



příloha č. 1 dohody č.:		CRA-MN-28/2016										POVEZ II (CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053)				
Seznam zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě																
Zaměstnavatel/OSVČ:		Vladimír Švanda										IČO: XXXX				
Název vzděl. aktivity:		Výroba a prodej masných bezlepkových potravin														
PČ	Jméno	Příjmení	Titul (nepovin.)	Datum narození	Obec	Část obce	Č. p.	Ulice	Č. or.	písm.	Psč	Místo výkonu práce <sup>1</sup>	Prac. úvazek* <sup>1</sup>	Pracovní pozice <sup>1</sup>	Pracovní poměr od <sup>1</sup>	Věk 54+ (A/N) <sup>2</sup>
1	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
2	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	A
3	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
4	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	A
5	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
6	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
7	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
8	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	A
9	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
10	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
11	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
12	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
13	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
14	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
15	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
16	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
17	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
18	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
19	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
20	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
21	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
22	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
23	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
24	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N

PČ	Jméno	Příjmení	Titul (nepovinn.)	Datum narození	Obec	Část obce	Č. p.	Ulice	Č. or.	písm.	Psč	Místo výkonu práce <sup>1</sup>	Prac. úvazek* <sup>1</sup>	Pracovní pozice <sup>1</sup>	Pracovní poměr od <sup>1</sup>	Věk 54+ (A/N) <sup>2</sup>
25	XXXX	XXXX		XXX	XXX	XXX	XX	XXX			XX	XXX		XXX	XXX	N
26																
27																
28																
29																
30																

Vyplňte pouze bílá pole

Datum:	10.8.2016	jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby	(razítko)
Vyřizuje:	XXXX		
Telefon:	XXXX		
Email:	XXXX		

Pozn.: údaje ve sloupcích F až L se vztahují k **trvalému bydlišti** uvedeného účastníka.

<sup>1</sup> Nerelevantní v případě samotných OSVČ.

<sup>2</sup> Uvedte A (ano) či N (ne) ve vztahu k prvnímu dni vzdělávací aktivity.

\* Vyplní se výše úvazku, kdy hodnota 1 znamená úvazek v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby podle § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. V případě kratší pracovní doby dle § 80 uveďte výši úvazku.